



# MO NTU AGYINA MFA WON AHIADEE HO

*Eni se wo nkoa ye saa. Agyinatukuo betumi aboa wo ma waboa afoforo*

Nyankopon afre wo se som obi anaa abusua bi wo wo ward ana nkorabata mu sɛdeε n'ahiadeε tee. Kwan ben so na wobefa ahu saa ahiadeε yi? Saffo no ne agyinatuo, akwankyerε a edi akotene wo Asore no mu.

Se yesusu dee yetuu ho agyina no wie a, yeεe dee εdiso yi hwe:

- ε. Yene Soro Agya no susu ho.
2. Ene onipa anaa abusua a yeεe ama wo no ntu agyina.
3. Ene wo hokafoε no ntu agyina
4. Na wo ne won a wεde abusua anaa onipa korε noara ama won no nso ntu agyina.

Eho hia paa se ye ne yen mpanyinfoε nso betu agyina. Osom nkyerkyere asem a εbeba daakye wo *Liahona* mu no behwe sɛdeε ye ne mpanyimfoε tu agyina ne dwuma a osom ho kasasie di wo mu.

## Deε yetu ho agyina

Seyebenya ahiadeε ho nteaseε hia paa wo yen-ho-yen-ho som mu. Deen nneεma saa na ahiadeε no tumi ye, na biribi wo ho a εwo se wo hu anaa?

Ahiadeε gu ahodoε pii. Ohaw a won a yesom no tumi ko mu no tumi ye honam mu, sikasem, adesua, atinka mu ne dee eka ho pii. Ahiadeε bi so sen ebi. Ebi wo ho a yeβetumi aboa; ebi nso wo ho a, yeβehia mmoo ansa. Wo yemmo-demmo mu se yeβeboa afoforo a yesom no, yenkai se yafre yen se yemmoa won a yesom no ma won ntena apam kwan no mu, nsiesie won ho nnye asofodie ayeyedeε a ehia ma yen daa nkwa.

Bere a yetu agyina fa abusua anaa nipa a yesom no ahiadeε ho no, εwo se yehwehwe won ahoo den nso. Edeen na won nhia mmoo wo ho? Edeen na won betumi aye a βetumi ahyira afoforo? Ekwan sononko ben so na wobetumi aboa akyekyere Nyankopon ahemman? Ehia se yeβete onipa biara ahoo den aseε sɛdeε yete won ahiadeε aseε.

### Ene Soro Agya no nsusu ho

Yen gyedie fapim titiri baako ne se SoroAgya kasa kyere ne mma (hwe Gyedie Fapim 1:9). Se yema yen nipa foforo se yen som no a, ewo se yene Soro Agya susu ho wo mpaee mu, hwehwe nhunumu ne nteasee wo won ahiadee ne won ahoooden ho. Ewo se saa agyinatuo mpaee no toaso wo osom bere no nyinaa mu.

### Ene nnipa ne abusua no ntu agyina

Kwan ne bere a yefa so ko nnipa ne abusua a wode ama yen no da nso nanso ewo se yetumi ne won tu agyina wo kasanim so sedee ede ayonkofa ne nteasee beba wo dee won hia ne dee wopese yeye boa won. Nsemmissa no bi wo ho a, gyese etwen ma ayonkofa no nyine asa. Ewom se kwan baako nni ho a ekyere saa nanso susu dee edidi so yi ho:

- Bisa won bere a wopese wo ba won nkyen
- Sua nneema a wope ne sedee won tee
- Fa kwan a wobetumi de aboa won kyere won na gye won adwene fa ho.

Bere a gyedie eba no, susu ho dee onipa anaa abusua no hia. Bisa nsem a Honhom Kronkron no beka wo se bias.<sup>1</sup> Nhwesoo:

- Ohaw ben na wo wo mu?
- Edeen ne won anaa won abusua botaae? Nhwesoo, won pe se wotu mpon wo abusua anwumere adesua mu, anaa se wobede won ho yie?
- Kwan ben so na yebetumi aboa won wo won botaae ne ohaw mu?
- Asempa no ayeyedee ben na ewo se won ye? Kwan ben so na yebetumi aboa won

Kai se wobeye biribi patee ama won, te se, “Anwumere ben na yebetumi abere wo aduane?” Mmoa traa, te se, “se biribi wo ho a yebetumi aye a, ma yen hu,”

### Ene wo ho ka ni no ntu agyina

Esiane se ennye daa na wo ne wo hokafoo no sra onipa koroo ana abusua koroo, eno nti eho hia se mobetu agyina abom de anya nkuranhye. Wobetumi asusu nsem-misa yi ho:

- Mpen dodoo sen na mobekasa se ahokafoo?
- Kwan ben so na mobetumi de mo ahoooden asom abusua anaa nipa no?

- Deen na w’asua, suahunu ben na w’anya, na atinka ben na w’anya fri bere a mo kasa faa abusua anaa nipa no ho?

### Se wo ne afoforo nso betu agyina

Eho beba wo mfasoo se wo eberere mu no wo ne won a wode saa abusua anaa nipa no nso ama won bekasa afa won ho.

### Mo nni nkommoo a ebe ma wasi ohaw ano kwan

Elda Chi Hong (Sam) Wong a oka Aduoson kuo no ho de asem a ewo Marko 2 toto ene ho kyere kwan a agyinatuo maa nnipa nan tumi de obubuani koo Yesu anim.

“Ebetumi asi saa,” Elda Wong na okaae. “na nnipa nan reye adwuma a won Hwefo de maa won se wonko sra obubuni bi wo fie. . . . Wo ward no agyinatuo a enkyee koraa no, won kasa faa ahiadee a ewo ho na hwefo no maa won ‘ogyee’ adwuma. Saa nnipa nan yi dee ne se wommoo papa yi. . . .

“bere a won duu baabi a Yesu wo no, na eho aye ma aboroso. Won antumi amfa epono mu anwura mu. Megyedi se woyee dee won betumi biara, nanso anye yie. . . . Won tu agyina wo dee won betumi aye biom—deen na wobeye de papa yi abere Yesu Kristo ma wasa no yadee. . . . Won yee nhyehyee--na enna fam, nanso won tuu so anammoo.

“. . . ‘won paa dan a na Owo mu no so na won sanee kete a yarefo yi da so no’ (Marko 2:4). . . .

“. . . ‘Bere a Yesu huu won gyedie no oka kyere obubuani no se, Oba, wode wo bone akye wo’ (Marko 2:5).”<sup>2</sup>

### Wato nsa afre yen se yenyee so adwuma

Elda Dieter F. Uchtdorf a oka Asomafoo Dumienu ho no akyere se, “Montu agyina mmom, mo mfa akwaniasa nyinaa so, mo nhwehwe nkuranhye mfiri Honhom Kronkron no ho, monsre Awurade penee, na mo mmuka mo ataadee nsa na mo nye adwuma.

“Mehye mo bo se: se mo fa saa kwan yi so a, mo benya akwankyere patee afa *whan, edeen, bere ben* ne *baabi a* yebetumi aboa wo Awurade no kwan so.”<sup>3</sup>

Osom akwankyere no wo ho se ebe boa yen ma yeasua sedee yebedo yen-ho-yen-ho. Se yeko won a ye som ho a, Honhom Kronkron no bema yehu nkransam a wohia ne odo ne atinka a won hia.

## TUMI A EWJ AGYINATUO MU

“se wopese wo tu mpɔn wɔ biribi mu a, ewɔ se wo tu ho agyina,” Titenani M. Russell Ballard, titenani a ɔhwɛ Asomafoɔ Dumieniu no so. “se yeɣe saa a, ema yen nya honhom mu ahoɔden bi a ema yen ye nam na yetumidi nkunim enam se yeaka yahoɔden abom na ekyen ankorekore biara nkoa ahoɔden” (in R. Scott Lloyd, “Counseling with Councils Is Lord’s System, Elder Ballard Declares,” Jan. 11, 2017, news.lds.org; “Strength in Counsel,” *Ensign*, Nov. 1993, 77).

Se yeɣenya ayɔnkofa ho hia wɔ agyinatuo mu paa. Hwɛ: the Ministering Principles article “Building Meaningful Relationships,” in the August 2018 issue of the *Liahona*, on page 6.

### ATWERE.

1. See *Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service* (2004), 183.
2. Chi Hong (Sam) Wong, “Rescue in Unity,” *Liahona*, Nov. 2014, 14–15.
3. Dieter F. Uchtdorf, “Providing in the Lord’s Way,” *Liahona*, Nov. 2011, 55.